Arende - Die Goeie en die Slegte

Maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie flou nie. Jesaja 40:31
Al sou jy jouself verhef soos 'n arend, en al sou jy jou nes tussen die sterre opstel, daarvandaan sal Ek jou neerwerp, spreek die HERE. Obadja 1:4

Pentateug

Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenare gedoen het, en hoe Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het. Eksodus 19:4

En dit is hulle wat julle as 'n gruwel moet beskou onder die voëls; hulle mag nie geëet word nie, hulle is 'n gruwel: die arend en die ossifriekel en die visvanger en die swaan en die pelikaan en die gierarend. Levitikus 11:13,18

Maar dit is hulle wat julle nie mag eet nie: die arend en die ossifraam en die visvanger en die pelikaan en die gierarend en die aalscholver. Deuteronomium 14:12,17

Die HERE sal 'n nasie teen jou bring van ver, van die einde van die aarde af, so vinnig soos 'n arend vlieg; 'n nasie wie se taal jy nie sal verstaan nie; Deuteronomium 28:49

Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies fladder, sy vlerke sprei, hulle opneem, hulle dra op sy vlerke – die HERE alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom nie. Deuteronomium 32:11-12

Poësie

Saul en Jonatan was lieflik en aangenaam in hul lewe, en in hul dood is hulle nie geskei nie; hulle was vinniger as arende, hulle was sterker as leeus. 2 Samuel 1:23

Hulle het verbygegaan soos vinnige skepe, soos 'n arend wat haastig na die prooi vaar. Job 9:26

Styg die arend op jou bevel op en maak sy nes in die hoogte? Job 39:27

(’n Psalm van Dawid.) Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, loof sy heilige Naam. Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat jou mond versadig met goeie dinge, sodat jou jeug nuut word soos dié van ’n arend. Psalm 103:1-2,5

Sal jy jou oë rig op wat nie is nie? Want rykdom maak vlerke, hulle vlieg weg soos 'n arend na die hemel. Spreuke 23:5

Die oog wat sy vader spot en die gehoorsaamheid aan sy moeder verag—die kraaie van die dal sal dit uitpluk, en die jong arende sal dit eet. Drie is te wonderbaar vir my, ja, vier wat ek nie ken nie: die weg van 'n arend in die lug, die weg van 'n slang oor 'n rots, die weg van 'n skip in die hart van die see, die weg van 'n man by 'n diensmeisie. Spreuke 30:17-19

Profete

Maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie flou nie. Jesaja 40:31

Kyk, soos wolke sal Hy opkom, en soos 'n warrelwind sal sy strydwaens wees; sy perde is vinniger as arende. Wee ons, want ons is verwoes! Jeremia 4:13

Want so sê die HERE: Kyk, Hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vlerke oor Moab uitsprei. Jeremia 48:40

Jou verskrikking het jou bedrieg, die hoogmoed van jou hart, o jy wat woon in die rotsklowe, wat die hoogte van die heuwel beklee! Al sou jy jou nes hoog maak soos die arend, Ek sal jou daarvandaan afbring, spreek die HERE. Kyk, hy sal opkom en vlieg soos die arend en sy vlerke oor Bosra uitsprei; en in dié dag sal die hart van die helde van Edom wees soos die hart van 'n vrou in haar pyn. Jeremia 49:16,22

Ons vervolgers is vinniger as die arende van die hemel; hulle het ons op die berge agtervolg, hulle het ons in die woestyn voorgelê. Klaagliedere 4:19

Wat die gestalte van hulle aangesigte betref, al vier het die aangesig van 'n mens gehad en die aangesig van 'n leeu aan die regterkant, en al vier het die aangesig van 'n os aan die linkerkant gehad, en al vier het ook die aangesig van 'n arend gehad. Esegiël 1:10

En elkeen het vier aangesigte gehad: die eerste aangesig was die aangesig van 'n gerub, en die tweede aangesig was die aangesig van 'n mens, en die derde die aangesig van 'n leeu, en die vierde die aangesig van 'n arend. Esegiël 10:14

En sê: So sê die Here HERE: 'n Groot arend met groot vlerke, langvlerke, vol vere, met allerhande kleure, het na die Libanon gekom en die hoogste tak van die seder geneem. Daar was ook 'n ander groot arend met groot vlerke en baie vere; en kyk, hierdie wingerdstok het sy wortels na hom toe gebuig en sy takke na hom toe uitgeskiet, sodat hy dit kon natmaak by die vore van sy plantasie. Esegiël 17:3,7

In dieselfde uur is die woord oor Nebukadnesar vervul: hy is uit die mense verstoot en het gras geëet soos beeste, en sy liggaam is deur die dou van die hemel natgemaak, totdat sy hare soos arendsvere en sy naels soos voëlkloue gegroei het. Daniël 4:33

Die eerste was soos 'n leeu, en het arendsvlerke gehad; ek het gekyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die aarde opgehef en soos 'n mens op sy voete gestaan het, en 'n mensehart is daaraan gegee. Daniël 7:4

Steek die basuin aan jou mond. Soos 'n arend sal hy teen die huis van die HERE kom, omdat hulle my verbond oortree en teen my wet oortree het. Hosea 8:1

Al sou jy jouself verhef soos 'n arend, en al sou jy jou nes tussen die sterre opstel, daarvandaan sal Ek jou neerwerp, spreek die HERE. Obadja 1:4

Maak jou kaal en skeer jou hare ter wille van jou teer kinders; maak jou kaalheid groot soos dié van 'n arend, want hulle is van jou af in ballingskap weggevoer. Miga 1:16

Hulle perde is vinniger as luiperds en wreedder as aandwolwe; hulle ruiters sal hulle versprei, en hulle ruiters sal van ver af kom; hulle sal vlieg soos 'n arend wat haastig is om te eet. Habakuk 1:8

Nuwe Testament

Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die arende bymekaarkom. Matteus 24:28

En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die arende saamkom. Lukas 17:37

En die eerste dier was soos 'n leeu, en die tweede dier soos 'n kalf, en die derde dier het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde dier was soos 'n vlieënde arend. Openbaring 4:7

En aan die vrou is die twee vlerke van 'n groot arend gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy onderhou word vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, uit die aangesig van die slang. Openbaring 12:14

Apokriewe

Toe het ek 'n droom gesien, en kyk, daar het 'n arend uit die see opgekom met twaalf geveerde vlerke en drie koppe. Verder het ek gesien, en kyk, die arend het met sy vere gevlieg en oor die aarde geheers en oor die wat daarin gewoon het. En ek het gesien, en kyk, die arend het op sy kloue opgestyg en met sy vere gespreek en gesê: En daar was niks meer op die arend se lyf nie, maar drie koppe wat gerus het, en ses klein vlerkies. En ek het gesien, en kyk, soos 'n brullende leeu wat uit die bos gejaag is; en ek het gesien dat hy 'n mensestem na die arend gestuur het en gesê het: En daarom, verskyn nie meer nie, jy arend, en ook nie jou verskriklike vlerke, en ook nie jou bose vere, en ook nie jou bose koppe, en ook nie jou skadelike kloue, en ook nie jou hele ydele liggaam nie. 2 Esdras 11:1,5,7,23,37,45

En terwyl die leeu hierdie woorde met die arend gespreek het, het ek gesien, en ek het gesien, en kyk, hulle het nie meer verskyn nie, en die hele liggaam van die arend was verbrand sodat die aarde in groot vrees was. Toe het ek wakker geword uit die benoudheid en beswyming van my gemoed, en uit groot vrees, en aan my gees gesê: Die arend wat jy uit die see sien opkom het, is die koninkryk wat gesien is in die gesig van jou broer Daniël. En van die wat daarin woon, met groot verdrukking, bo almal wat voor hulle was; daarom word hulle die koppe van die arend genoem. En die leeu wat jy uit die bos sien opkom het, en brul, en met die arend praat, en haar bestraf oor haar ongeregtigheid met al die woorde wat jy gehoor het; 2 Esra 12:1,3,11,24,31

Henog

En hulle het begin om diere van die veld en voëls voort te bring, sodat daar verskillende geslagte ontstaan het: leeus, tiere, wolwe, honde, hiënas, wilde varke, jakkalse, eekhorings, varke, valke, aasvoëls, vlieërs, arende en kraaie; en onder hulle is 'n wit bul gebore. Henog 89:10

En daarna het ek in my visioen al die voëls van die hemel sien aankom, die arende, die aasvoëls, die vlieërs, die kraaie; maar die arende het al die voëls gelei; en hulle het begin om daardie skape te verslind, en hulle oë uit te pek en hulle vleis te verslind. En die skape het uitgeroep omdat hulle vleis deur die voëls verslind is, en wat my betref, het ek gekyk en in my slaap getreur oor daardie herder wat die skape opgepas het. En ek het gesien totdat daardie skape deur die honde en arende en vlieërs verslind is, en hulle het geen vleis of vel of sening aan hulle oorgelaat totdat net hulle bene daar gestaan het nie: en hulle bene het ook op die aarde geval en die skape het min geword. Henog 90:2-4

En ondanks dit alles het daardie arende en aasvoëls en rawe en vlieërs steeds die skape verskeur en op hulle neergeslaan en hulle verslind: steeds het die skape stilgebly, maar die ramme het geweeklaag en uitgeroep. En ek het gekyk totdat die herders en arende en daardie aasvoëls en vlieërs gekom het, en hulle het na die rawe geroep dat hulle die horing van daardie ram moes breek, en hulle het met hom geveg en geveg, en hy het met hulle geveg en geroep dat sy hulp moes kom. Al die arende en aasvoëls en rawe en vlieërs was bymekaar, en daar het al die skape van die veld saam met hulle gekom, ja, hulle het almal bymekaargekom en mekaar gehelp om daardie horing van die ram te breek. Henog 90:11,13,16

En in die dag van die verdrukking van die sondaars, sal julle kinders opstyg en opstyg soos arende, en hoër as die aasvoëls sal julle nes wees, en julle sal opstyg en die skeure van die aarde binnegaan, en die rotskloof vir ewig soos keëls voor die onregverdiges, en die sirenes sal oor julle sug en ween. Henog 96:2

Verlore Boeke van die Bybel

Maar waarom het Moses gesê: Julle mag nie eet van die vark, of die arend of die valk, of die kraai, of enige vis wat nie 'n skubbe aan hom het nie?—antwoord dat hy in die geestelike sin drie leerstellings verstaan het wat daarvandaan versamel sou word. Ook, sê hy, mag jy nie die arend, of die valk, of die vlieër of die kraai eet nie; dit wil sê, jy mag nie omgaan met sulke mense wat nie weet hoe om deur hul arbeid en sweet vir hulleself voedsel te kry nie, maar wat die dinge van ander skadelik wegroof, en oppas hoe om strikke vir hulle te span, terwyl hulle terselfdertyd in volkome onskuld blyk te leef. Algemene Brief van Barnabas 9:1,4

Vergete Boeke van Eden

En toe die koning na hom kyk, sien hy hom in 'n toestand van gebrek, en dat sy hare lank geword het soos dié van wilde diere en sy naels soos die kloue van 'n arend, en dat sy liggaam vuil was van stof, en die kleur van sy gesig verander en verbleik het en nou soos as was. Verhaal van Ahikar 4:26

En Haiqâr het na sy woning gegaan en die jagters beveel om twee jong arendkuikens vir hom te vang, en hulle het hulle gevang en na hom gebring: en hy het die touwewers beveel om twee katoenkabels vir hom te weef, elk tweeduisend el lank, en hy het die skrynwerkers laat bring en hulle beveel om twee groot kiste te maak, en hulle het dit gedoen. Toe het hy twee klein seuntjies geneem en elke dag lammers geoffer en die arende en die seuns gevoer, en die seuns op die rûe van die arende laat ry, en hy het hulle met 'n stewige knoop gebind en die kabel aan die voete van die arende vasgemaak en hulle elke dag bietjie vir bietjie laat opstyg, tot 'n afstand van tien el, totdat hulle gewoond geraak het en daaraan opgevoed was; en hulle het die hele lengte van die tou gestyg totdat hulle die lug bereik het, die seuns op hul rûe. Toe het hy hulle na homself getrek. Verhaal van Ahikar 5:10-11

Toe spring die koning op en gaan sit by Haiqâr en gaan na 'n wye plek en stuur om die arende en die seuns te bring, en Haiqâr het hulle vasgemaak en hulle die hele lengte van die toue in die lug laat vaar, en hulle het begin skree soos hy hulle geleer het. Toe trek hy hulle na homself toe en sit hulle op hul plekke. En die koning en diegene wat by hom was, het met groot verwondering gewonder: en die koning soen Haiqâr tussen sy oë en sê vir hom: 'Gaan in vrede, o my geliefde! o trots van my koninkryk! na Egipte en beantwoord die vrae van Farao en oorwin hom deur die krag van die Allerhoogste God.' Toe neem hy afskeid van hom en neem sy troepe en sy leër en die jongmanne en die arende en gaan na die wonings van Egipte; en toe hy daar aankom, draai hy na die land van die koning. Verhaal van Ahikar 5:16-18

En die koning het dit alles vir hom voorberei, en hulle het na 'n wye plek gegaan; en Haiqâr en sy seuns het daarheen gekom, en hy het die arende en die jongmanne saam met hom geneem; en die koning en al sy adellikes het gegaan en die hele stad het bymekaargekom, sodat hulle kon sien wat Haiqâr sou doen. Toe het Haiqâr die arende uit die bokse laat gaan, en die jongmanne op hulle rûe vasgemaak, en die toue aan die arende se voete vasgemaak, en hulle in die lug laat gaan. En hulle het opwaarts gesweef, totdat hulle tussen hemel en aarde gebly het. Verhaal van Ahikar 6:11-12

O my seun! Die ouderdom van die arend is beter as die jeug van die kraai. Verhaal van Ahikar 7:48

En die harte van Jakob sal van blydskap hardloop, en die arende van Israel sal met blydskap vlieg; en al die volke sal die Here vir ewig verheerlik. Testament van Juda 4:32

En kyk, 'n bul op die aarde met twee groot horings en 'n arendsvlerke op sy rug; en ons wou hom gryp, maar kon nie. Maar Josef het gekom en hom gegryp en saam met hom opgevaar na die hoogte. Testament van Naftali 2:6-7